

Captain's Solstice 12 hr

Place	Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed
1	PETER FISH		M: 1	Runner	675	Laps: 67 11:47:38.69	68	N/A
			<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>		<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	
			Split 1	00:15:42.227		15:42	3.8mph	
			Split 2	00:07:39.506		07:39	7.8mph	
			Split 3	00:07:48.780		07:48	7.7mph	
			Split 4	00:07:43.857		07:43	7.8mph	
			Split 5	00:07:32.895		07:32	7.9mph	
			Split 6	00:07:48.790		07:48	7.7mph	
			Split 7	00:08:23.679		08:23	7.1mph	
			Split 8	00:08:00.436		08:00	7.5mph	
			Split 9	00:08:19.006		08:19	7.2mph	
			Split 10	00:08:08.988		08:09	7.4mph	
			Split 11	00:08:28.563		08:28	7.1mph	
			Split 12	00:08:01.945		08:02	7.5mph	
			Split 13	00:07:54.918		07:55	7.6mph	
			Split 14	00:10:35.391		10:35	5.7mph	
			Split 15	00:07:56.369		07:56	7.6mph	
			Split 16	00:07:47.897		07:47	7.7mph	
			Split 17	00:07:22.383		07:22	8.1mph	
			Split 18	00:07:23.946		07:24	8.1mph	
			Split 19	00:07:43.149		07:43	7.8mph	
			Split 20	00:08:06.646		08:06	7.4mph	
			Split 21	00:10:45.081		10:45	5.6mph	
			Split 22	00:09:01.092		09:01	6.7mph	
			Split 23	00:09:57.203		09:57	6.0mph	
			Split 24	00:10:40.368		10:40	5.6mph	
			Split 25	00:10:22.799		10:22	5.8mph	
			Split 26	00:09:48.148		09:48	6.1mph	
			Split 27	00:09:57.728		09:57	6.0mph	
			Split 28	00:16:04.328		16:04	3.7mph	
			Split 29	00:09:17.489		09:17	6.5mph	
			Split 30	00:09:17.931		09:18	6.5mph	
			Split 31	00:10:12.068		10:12	5.9mph	
			Split 32	00:09:50.510		09:50	6.1mph	
			Split 33	00:10:00.942		10:01	6.0mph	
			Split 34	00:09:55.694		09:55	6.0mph	
			Split 35	00:12:05.644		12:05	5.0mph	
			Split 36	00:12:03.349		12:03	5.0mph	
			Split 37	00:11:29.387		11:29	5.2mph	
			Split 38	00:09:40.970		09:41	6.2mph	
			Split 39	00:16:14.130		16:14	3.7mph	
			Split 40	00:10:15.571		10:15	5.8mph	
			Split 41	00:09:39.328		09:39	6.2mph	
			Split 42	00:09:17.770		09:17	6.5mph	
			Split 43	00:09:54.969		09:55	6.0mph	
			Split 44	00:09:54.216		09:54	6.1mph	
			Split 45	00:10:08.215		10:08	5.9mph	
			Split 46	00:10:49.573		10:49	5.5mph	
			Split 47	00:10:16.385		10:16	5.8mph	
			Split 48	00:10:07.448		10:07	5.9mph	
			Split 49	00:10:12.624		10:12	5.9mph	
			Split 50	00:25:41.682		25:42	2.3mph	
			Split 51	00:10:29.059		10:29	5.7mph	
			Split 52	00:10:01.815		10:01	6.0mph	
			Split 53	00:10:13.509		10:13	5.9mph	
			Split 54	00:11:35.016		11:35	5.2mph	
			Split 55	00:10:54.083		10:54	5.5mph	
			Split 56	00:11:06.921		11:07	5.4mph	
			Split 57	00:10:11.307		10:11	5.9mph	
			Split 58	00:10:39.715		10:39	5.6mph	
			Split 59	00:11:03.029		11:03	5.4mph	
			Split 60	00:16:55.329		16:55	3.5mph	
			Split 61	00:12:18.131		12:18	4.9mph	
			Split 62	00:12:18.862		12:19	4.9mph	
			Split 63	00:13:46.248		13:46	4.4mph	
			Split 64	00:12:48.417		12:48	4.7mph	
			Split 65	00:13:08.198		13:08	4.6mph	
			Split 66	00:12:59.003		12:59	4.6mph	
			Split 67	00:15:38.042		15:38	3.8mph	

Captain's Solstice 12 hr

Place	Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed
2	RICHARD PRESTIA		M: 2	Runner	686	Laps: 66 11:57:08.32	67	N/A
			<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>		<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	
			Split 1	00:16:49.849		16:50	3.6mph	
			Split 2	00:08:14.170		08:14	7.3mph	
			Split 3	00:08:22.214		08:22	7.2mph	
			Split 4	00:08:08.379		08:08	7.4mph	
			Split 5	00:08:48.112		08:48	6.8mph	
			Split 6	00:08:25.008		08:25	7.1mph	
			Split 7	00:08:39.903		08:40	6.9mph	
			Split 8	00:07:55.097		07:55	7.6mph	
			Split 9	00:08:30.111		08:30	7.1mph	
			Split 10	00:07:47.948		07:48	7.7mph	
			Split 11	00:08:11.862		08:11	7.3mph	
			Split 12	00:08:17.589		08:17	7.2mph	
			Split 13	00:10:39.198		10:39	5.6mph	
			Split 14	00:08:12.461		08:12	7.3mph	
			Split 15	00:08:56.492		08:56	6.7mph	
			Split 16	00:08:24.112		08:24	7.1mph	
			Split 17	00:08:34.199		08:34	7.0mph	
			Split 18	00:08:26.874		08:26	7.1mph	
			Split 19	00:08:44.816		08:44	6.9mph	
			Split 20	00:11:41.323		11:41	5.1mph	
			Split 21	00:09:26.937		09:27	6.3mph	
			Split 22	00:08:59.686		08:59	6.7mph	
			Split 23	00:09:46.718		09:46	6.1mph	
			Split 24	00:10:28.261		10:28	5.7mph	
			Split 25	00:10:04.735		10:04	6.0mph	
			Split 26	00:10:13.976		10:14	5.9mph	
			Split 27	00:17:30.829		17:31	3.4mph	
			Split 28	00:11:38.872		11:39	5.2mph	
			Split 29	00:10:10.812		10:10	5.9mph	
			Split 30	00:10:26.004		10:26	5.7mph	
			Split 31	00:11:16.645		11:16	5.3mph	
			Split 32	00:11:56.209		11:56	5.0mph	
			Split 33	00:10:04.494		10:04	6.0mph	
			Split 34	00:11:09.488		11:09	5.4mph	
			Split 35	00:10:48.335		10:48	5.6mph	
			Split 36	00:09:52.522		09:52	6.1mph	
			Split 37	00:16:07.415		16:07	3.7mph	
			Split 38	00:10:09.222		10:09	5.9mph	
			Split 39	00:13:08.254		13:08	4.6mph	
			Split 40	00:09:06.613		09:06	6.6mph	
			Split 41	00:11:29.686		11:29	5.2mph	
			Split 42	00:14:35.289		14:35	4.1mph	
			Split 43	00:10:03.662		10:03	6.0mph	
			Split 44	00:10:12.260		10:12	5.9mph	
			Split 45	00:10:25.108		10:25	5.8mph	
			Split 46	00:10:39.057		10:39	5.6mph	
			Split 47	00:11:04.701		11:04	5.4mph	
			Split 48	00:17:05.791		17:06	3.5mph	
			Split 49	00:10:53.988		10:54	5.5mph	
			Split 50	00:10:39.299		10:39	5.6mph	
			Split 51	00:11:19.911		11:20	5.3mph	
			Split 52	00:10:25.988		10:26	5.7mph	
			Split 53	00:11:17.702		11:17	5.3mph	
			Split 54	00:15:19.345		15:19	3.9mph	
			Split 55	00:14:52.708		14:52	4.0mph	
			Split 56	00:12:27.496		12:27	4.8mph	
			Split 57	00:12:43.727		12:43	4.7mph	
			Split 58	00:14:04.273		14:04	4.3mph	
			Split 59	00:12:25.932		12:26	4.8mph	
			Split 60	00:13:19.649		13:19	4.5mph	
			Split 61	00:10:48.965		10:49	5.5mph	
			Split 62	00:10:43.901		10:44	5.6mph	
			Split 63	00:12:12.684		12:12	4.9mph	
			Split 64	00:10:54.938		10:55	5.5mph	
			Split 65	00:10:32.544		10:32	5.7mph	
			Split 66	00:12:13.979		12:14	4.9mph	

Captain's Solstice 12 hr

Place	Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed
3	DAN VON BERCKEFELDT		M: 3	Runner	689	Laps: 58 11:51:31.89	59	N/A
			<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>		<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	
			Split 1	00:18:14.937		18:15	3.3mph	
			Split 2	00:09:43.882		09:44	6.2mph	
			Split 3	00:09:34.282		09:34	6.3mph	
			Split 4	00:09:46.872		09:46	6.1mph	
			Split 5	00:09:52.265		09:52	6.1mph	
			Split 6	00:09:57.692		09:57	6.0mph	
			Split 7	00:09:29.891		09:30	6.3mph	
			Split 8	00:09:30.733		09:30	6.3mph	
			Split 9	00:10:00.551		10:00	6.0mph	
			Split 10	00:09:55.567		09:55	6.0mph	
			Split 11	00:09:10.143		09:10	6.5mph	
			Split 12	00:09:24.568		09:24	6.4mph	
			Split 13	00:09:32.575		09:32	6.3mph	
			Split 14	00:09:09.581		09:09	6.5mph	
			Split 15	00:10:22.964		10:23	5.8mph	
			Split 16	00:11:46.974		11:47	5.1mph	
			Split 17	00:10:15.431		10:15	5.8mph	
			Split 18	00:11:10.614		11:10	5.4mph	
			Split 19	00:11:12.002		11:12	5.4mph	
			Split 20	00:10:24.426		10:24	5.8mph	
			Split 21	00:13:49.229		13:49	4.3mph	
			Split 22	00:11:51.714		11:51	5.1mph	
			Split 23	00:12:45.730		12:45	4.7mph	
			Split 24	00:11:57.737		11:57	5.0mph	
			Split 25	00:11:07.029		11:07	5.4mph	
			Split 26	00:14:35.662		14:35	4.1mph	
			Split 27	00:12:28.408		12:28	4.8mph	
			Split 28	00:11:12.291		11:12	5.4mph	
			Split 29	00:12:32.112		12:32	4.8mph	
			Split 30	00:12:06.144		12:06	5.0mph	
			Split 31	00:13:04.153		13:04	4.6mph	
			Split 32	00:13:13.495		13:13	4.5mph	
			Split 33	00:12:56.412		12:56	4.6mph	
			Split 34	00:14:01.314		14:01	4.3mph	
			Split 35	00:14:27.597		14:27	4.1mph	
			Split 36	00:13:00.406		13:00	4.6mph	
			Split 37	00:11:46.748		11:46	5.1mph	
			Split 38	00:12:49.271		12:49	4.7mph	
			Split 39	00:13:29.805		13:29	4.4mph	
			Split 40	00:11:17.044		11:17	5.3mph	
			Split 41	00:12:10.959		12:11	4.9mph	
			Split 42	00:12:30.905		12:31	4.8mph	
			Split 43	00:14:44.479		14:44	4.1mph	
			Split 44	00:18:07.608		18:07	3.3mph	
			Split 45	00:14:48.510		14:48	4.1mph	
			Split 46	00:10:26.331		10:26	5.7mph	
			Split 47	00:08:58.399		08:58	6.7mph	
			Split 48	00:11:00.589		11:00	5.4mph	
			Split 49	00:14:02.779		14:02	4.3mph	
			Split 50	00:15:05.152		15:05	4.0mph	
			Split 51	00:16:36.868		16:37	3.6mph	
			Split 52	00:12:25.370		12:25	4.8mph	
			Split 53	00:13:26.624		13:26	4.5mph	
			Split 54	00:13:47.496		13:47	4.3mph	
			Split 55	00:16:40.580		16:40	3.6mph	
			Split 56	00:17:42.164		17:42	3.4mph	
			Split 57	00:14:54.907		14:55	4.0mph	
			Split 58	00:10:53.925		10:54	5.5mph	

Captain's Solstice 12 hr

Place	Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed
4	ADRIAN CRANE		M: 4	Runner	672	Laps: 57 11:53:24.95	57	N/A
			<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>		<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	
			Split 1	00:12:02.271		12:02	5.0mph	
			Split 2	00:11:53.277		11:53	5.0mph	
			Split 3	00:11:48.471		11:48	5.1mph	
			Split 4	00:12:44.584		12:44	4.7mph	
			Split 5	00:11:17.486		11:17	5.3mph	
			Split 6	00:12:02.178		12:02	5.0mph	
			Split 7	00:10:32.614		10:32	5.7mph	
			Split 8	00:11:22.582		11:22	5.3mph	
			Split 9	00:10:52.895		10:53	5.5mph	
			Split 10	00:10:50.405		10:50	5.5mph	
			Split 11	00:10:39.938		10:40	5.6mph	
			Split 12	00:11:06.879		11:07	5.4mph	
			Split 13	00:13:32.229		13:32	4.4mph	
			Split 14	00:11:25.574		11:25	5.2mph	
			Split 15	00:11:01.001		11:01	5.4mph	
			Split 16	00:11:10.743		11:10	5.4mph	
			Split 17	00:11:11.271		11:11	5.4mph	
			Split 18	00:11:53.615		11:53	5.0mph	
			Split 19	00:11:02.235		11:02	5.4mph	
			Split 20	00:11:47.686		11:47	5.1mph	
			Split 21	00:10:58.728		10:58	5.5mph	
			Split 22	00:11:47.039		11:47	5.1mph	
			Split 23	00:11:39.256		11:39	5.1mph	
			Split 24	00:11:39.617		11:39	5.1mph	
			Split 25	00:11:37.732		11:37	5.2mph	
			Split 26	00:11:49.672		11:49	5.1mph	
			Split 27	00:12:07.258		12:07	4.9mph	
			Split 28	00:12:50.410		12:50	4.7mph	
			Split 29	00:12:47.371		12:47	4.7mph	
			Split 30	00:11:13.012		11:13	5.3mph	
			Split 31	00:11:09.418		11:09	5.4mph	
			Split 32	00:19:02.802		19:03	3.1mph	
			Split 33	00:12:02.246		12:02	5.0mph	
			Split 34	00:11:56.630		11:56	5.0mph	
			Split 35	00:12:04.789		12:04	5.0mph	
			Split 36	00:11:20.757		11:20	5.3mph	
			Split 37	00:12:44.149		12:44	4.7mph	
			Split 38	00:13:43.588		13:43	4.4mph	
			Split 39	00:11:11.919		11:12	5.4mph	
			Split 40	00:12:06.431		12:06	5.0mph	
			Split 41	00:11:46.764		11:46	5.1mph	
			Split 42	00:12:51.967		12:52	4.7mph	
			Split 43	00:13:17.562		13:17	4.5mph	
			Split 44	00:13:01.247		13:01	4.6mph	
			Split 45	00:12:09.900		12:10	4.9mph	
			Split 46	00:12:38.356		12:38	4.7mph	
			Split 47	00:12:10.966		12:11	4.9mph	
			Split 48	00:12:02.685		12:02	5.0mph	
			Split 49	00:11:51.951		11:52	5.1mph	
			Split 50	00:09:14.770		09:14	6.5mph	
			Split 51	00:15:46.610		15:46	3.8mph	
			Split 52	00:24:04.105		24:04	2.5mph	
			Split 53	00:16:25.735		16:25	3.7mph	
			Split 54	00:18:15.367		18:15	3.3mph	
			Split 55	00:16:43.399		16:43	3.6mph	
			Split 56	00:13:09.656		13:09	4.6mph	
			Split 57	00:11:43.154		11:43	5.1mph	

Captain's Solstice 12 hr

Place	Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed
5	DAREN SHORT		M: 5	Runner	688	Laps: 46 11:56:07.21	47	N/A
			<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>		<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	
			Split 1	00:12:57.057		12:57	4.6mph	
			Split 2	00:12:33.755		12:33	4.8mph	
			Split 3	00:15:08.356		15:08	4.0mph	
			Split 4	00:11:11.281		11:11	5.4mph	
			Split 5	00:17:44.847		17:45	3.4mph	
			Split 6	00:11:59.512		11:59	5.0mph	
			Split 7	00:13:04.796		13:04	4.6mph	
			Split 8	00:11:41.797		11:41	5.1mph	
			Split 9	00:12:47.563		12:47	4.7mph	
			Split 10	00:12:14.305		12:14	4.9mph	
			Split 11	00:12:40.995		12:41	4.7mph	
			Split 12	00:14:19.231		14:19	4.2mph	
			Split 13	00:11:56.273		11:56	5.0mph	
			Split 14	00:28:11.560		28:11	2.1mph	
			Split 15	00:13:35.821		13:35	4.4mph	
			Split 16	00:11:34.437		11:34	5.2mph	
			Split 17	00:21:12.486		21:12	2.8mph	
			Split 18	00:11:25.097		11:25	5.3mph	
			Split 19	00:11:38.468		11:38	5.2mph	
			Split 20	00:18:36.865		18:37	3.2mph	
			Split 21	00:13:35.404		13:35	4.4mph	
			Split 22	00:15:38.598		15:38	3.8mph	
			Split 23	00:18:07.715		18:07	3.3mph	
			Split 24	00:18:14.654		18:14	3.3mph	
			Split 25	00:12:12.129		12:12	4.9mph	
			Split 26	00:18:30.480		18:30	3.2mph	
			Split 27	00:19:46.955		19:47	3.0mph	
			Split 28	00:15:40.047		15:40	3.8mph	
			Split 29	00:15:56.034		15:56	3.8mph	
			Split 30	00:17:51.956		17:52	3.4mph	
			Split 31	00:16:53.431		16:53	3.6mph	
			Split 32	00:17:13.833		17:14	3.5mph	
			Split 33	00:22:47.406		22:47	2.6mph	
			Split 34	00:16:40.319		16:40	3.6mph	
			Split 35	00:17:47.308		17:47	3.4mph	
			Split 36	00:13:06.091		13:06	4.6mph	
			Split 37	00:18:10.461		18:10	3.3mph	
			Split 38	00:17:31.728		17:31	3.4mph	
			Split 39	00:16:47.978		16:48	3.6mph	
			Split 40	00:14:24.322		14:24	4.2mph	
			Split 41	00:23:42.257		23:42	2.5mph	
			Split 42	00:14:45.502		14:45	4.1mph	
			Split 43	00:12:50.254		12:50	4.7mph	
			Split 44	00:14:55.269		14:55	4.0mph	
			Split 45	00:13:46.690		13:46	4.4mph	
			Split 46	00:12:35.891		12:36	4.8mph	

Captain's Solstice 12 hr

Place	Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed
6	SHELIA MAE ANNIS		F: 1	Runner	671	Laps: 45 11:54:47.52	45	N/A
			<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>		<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	
			Split 1	00:13:38.760		13:38	4.4mph	
			Split 2	00:12:50.524		12:50	4.7mph	
			Split 3	00:13:04.475		13:04	4.6mph	
			Split 4	00:12:48.613		12:48	4.7mph	
			Split 5	00:15:08.510		15:08	4.0mph	
			Split 6	00:12:45.230		12:45	4.7mph	
			Split 7	00:12:44.941		12:45	4.7mph	
			Split 8	00:12:47.356		12:47	4.7mph	
			Split 9	00:13:03.651		13:03	4.6mph	
			Split 10	00:17:04.798		17:05	3.5mph	
			Split 11	00:12:43.718		12:43	4.7mph	
			Split 12	00:12:46.276		12:46	4.7mph	
			Split 13	00:12:46.028		12:46	4.7mph	
			Split 14	00:12:57.227		12:57	4.6mph	
			Split 15	00:17:18.796		17:19	3.5mph	
			Split 16	00:12:51.201		12:51	4.7mph	
			Split 17	00:13:01.127		13:01	4.6mph	
			Split 18	00:13:16.465		13:16	4.5mph	
			Split 19	00:13:28.495		13:28	4.5mph	
			Split 20	00:16:45.321		16:45	3.6mph	
			Split 21	00:13:23.347		13:23	4.5mph	
			Split 22	00:16:36.128		16:36	3.6mph	
			Split 23	00:13:41.528		13:41	4.4mph	
			Split 24	00:18:02.075		18:02	3.3mph	
			Split 25	00:13:48.813		13:48	4.3mph	
			Split 26	00:14:44.326		14:44	4.1mph	
			Split 27	00:15:05.394		15:05	4.0mph	
			Split 28	00:18:34.425		18:34	3.2mph	
			Split 29	00:15:05.706		15:05	4.0mph	
			Split 30	00:18:45.116		18:45	3.2mph	
			Split 31	00:15:38.367		15:38	3.8mph	
			Split 32	00:15:56.158		15:56	3.8mph	
			Split 33	00:17:51.328		17:51	3.4mph	
			Split 34	00:17:53.076		17:53	3.4mph	
			Split 35	00:24:12.145		24:12	2.5mph	
			Split 36	00:17:53.206		17:53	3.4mph	
			Split 37	00:17:57.124		17:57	3.3mph	
			Split 38	00:21:38.491		21:38	2.8mph	
			Split 39	00:17:35.566		17:35	3.4mph	
			Split 40	00:20:56.501		20:56	2.9mph	
			Split 41	00:17:28.286		17:28	3.4mph	
			Split 42	00:17:07.017		17:07	3.5mph	
			Split 43	00:21:36.260		21:36	2.8mph	
			Split 44	00:18:53.954		18:54	3.2mph	
			Split 45	00:20:31.676		20:31	2.9mph	

Captain's Solstice 12 hr

Place	Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed
7	LAURA NANCE		F: 2	Runner	684	Laps: 43 11:54:44.69	45	N/A
			<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>		<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	
			Split 1	00:13:38.502		13:38	4.4mph	
			Split 2	00:12:52.929		12:53	4.7mph	
			Split 3	00:12:57.818		12:57	4.6mph	
			Split 4	00:12:53.696		12:53	4.7mph	
			Split 5	00:15:02.718		15:02	4.0mph	
			Split 6	00:12:48.929		12:49	4.7mph	
			Split 7	00:12:47.868		12:48	4.7mph	
			Split 8	00:25:40.820		25:41	2.3mph	
			Split 9	00:17:13.516		17:13	3.5mph	
			Split 10	00:12:47.014		12:47	4.7mph	
			Split 11	00:12:46.228		12:46	4.7mph	
			Split 12	00:12:53.589		12:53	4.7mph	
			Split 13	00:12:52.575		12:52	4.7mph	
			Split 14	00:17:00.421		17:00	3.5mph	
			Split 15	00:13:08.654		13:08	4.6mph	
			Split 16	00:13:02.082		13:02	4.6mph	
			Split 17	00:13:17.471		13:17	4.5mph	
			Split 18	00:13:23.713		13:23	4.5mph	
			Split 19	00:16:44.017		16:44	3.6mph	
			Split 20	00:13:25.580		13:25	4.5mph	
			Split 21	00:16:35.425		16:35	3.6mph	
			Split 22	00:13:42.408		13:42	4.4mph	
			Split 23	00:17:58.435		17:58	3.3mph	
			Split 24	00:13:54.294		13:54	4.3mph	
			Split 25	00:15:01.779		15:01	4.0mph	
			Split 26	00:15:01.868		15:02	4.0mph	
			Split 27	00:18:15.447		18:15	3.3mph	
			Split 28	00:15:19.807		15:20	3.9mph	
			Split 29	00:18:30.460		18:30	3.2mph	
			Split 30	00:15:47.742		15:47	3.8mph	
			Split 31	00:16:19.521		16:19	3.7mph	
			Split 32	00:17:25.651		17:25	3.4mph	
			Split 33	00:19:05.521		19:05	3.1mph	
			Split 34	00:22:55.361		22:55	2.6mph	
			Split 35	00:37:56.055		37:56	1.6mph	
			Split 36	00:19:30.619		19:30	3.1mph	
			Split 37	00:17:35.298		17:35	3.4mph	
			Split 38	00:20:54.615		20:54	2.9mph	
			Split 39	00:17:29.799		17:30	3.4mph	
			Split 40	00:17:07.663		17:07	3.5mph	
			Split 41	00:21:35.761		21:36	2.8mph	
			Split 42	00:18:50.882		18:51	3.2mph	
			Split 43	00:20:32.144		20:32	2.9mph	

Captain's Solstice 12 hr

Place	Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed
8	CHARLES WICKERSHAM		M: 6	Runner	699	Laps: 32 04:52:27.42	34	N/A
						<u>Split Description</u> <u>Split Time</u> <u>Pace</u> <u>Speed</u>		
						Solit 1 00:15:42.227 15:42 3.8mph		
						Solit 2 00:07:39.765 07:39 7.8mph		
						Solit 3 00:08:19.881 08:19 7.2mph		
						Solit 4 00:07:12.729 07:12 8.3mph		
						Solit 5 00:07:32.632 07:32 8.0mph		
						Solit 6 00:07:35.718 07:35 7.9mph		
						Solit 7 00:07:40.137 07:40 7.8mph		
						Solit 8 00:07:23.011 07:23 8.1mph		
						Solit 9 00:07:27.198 07:27 8.0mph		
						Solit 10 00:07:27.045 07:27 8.1mph		
						Solit 11 00:07:39.409 07:39 7.8mph		
						Solit 12 00:08:13.493 08:13 7.3mph		
						Solit 13 00:14:51.764 14:51 4.0mph		
						Solit 14 00:07:26.684 07:26 8.1mph		
						Solit 15 00:08:03.315 08:03 7.4mph		
						Solit 16 00:07:24.618 07:24 8.1mph		
						Solit 17 00:07:41.366 07:41 7.8mph		
						Solit 18 00:07:32.346 07:32 8.0mph		
						Solit 19 00:07:36.720 07:36 7.9mph		
						Solit 20 00:08:41.378 08:41 6.9mph		
						Solit 21 00:07:58.280 07:58 7.5mph		
						Solit 22 00:07:54.996 07:55 7.6mph		
						Solit 23 00:07:50.227 07:50 7.7mph		
						Solit 24 00:08:11.352 08:11 7.3mph		
						Solit 25 00:08:29.536 08:29 7.1mph		
						Solit 26 00:08:13.805 08:13 7.3mph		
						Solit 27 00:08:27.490 08:27 7.1mph		
						Solit 28 00:08:37.110 08:37 7.0mph		
						Solit 29 00:08:47.463 08:47 6.8mph		
						Solit 30 00:16:26.686 16:26 3.6mph		
						Solit 31 00:16:13.125 16:13 3.7mph		
						Solit 32 00:16:05.923 16:06 3.7mph		
9	GARY HAYWARD		M: 7	Runner	679	Laps: 32 07:57:41.50	32	N/A
						<u>Split Description</u> <u>Split Time</u> <u>Pace</u> <u>Speed</u>		
						Solit 1 00:10:07.102 10:07 5.9mph		
						Solit 2 00:11:06.815 11:06 5.4mph		
						Solit 3 00:10:44.556 10:44 5.6mph		
						Solit 4 00:10:29.166 10:29 5.7mph		
						Solit 5 00:10:46.919 10:47 5.6mph		
						Solit 6 00:13:43.457 13:43 4.4mph		
						Solit 7 00:10:45.451 10:45 5.6mph		
						Solit 8 00:11:35.920 11:36 5.2mph		
						Solit 9 00:10:47.719 10:47 5.6mph		
						Solit 10 00:11:02.116 11:02 5.4mph		
						Solit 11 00:11:51.530 11:51 5.1mph		
						Solit 12 00:11:08.990 11:09 5.4mph		
						Solit 13 00:11:53.109 11:53 5.0mph		
						Solit 14 00:12:28.426 12:28 4.8mph		
						Solit 15 00:11:42.724 11:42 5.1mph		
						Solit 16 00:17:32.699 17:32 3.4mph		
						Solit 17 00:13:14.176 13:14 4.5mph		
						Solit 18 00:13:37.922 13:38 4.4mph		
						Solit 19 00:15:53.597 15:53 3.8mph		
						Solit 20 00:27:11.621 27:11 2.2mph		
						Solit 21 00:14:49.256 14:49 4.0mph		
						Solit 22 00:17:36.762 17:36 3.4mph		
						Solit 23 00:20:45.847 20:46 2.9mph		
						Solit 24 00:17:58.264 17:58 3.3mph		
						Solit 25 00:15:52.986 15:53 3.8mph		
						Solit 26 00:15:39.984 15:40 3.8mph		
						Solit 27 00:27:04.017 27:04 2.2mph		
						Solit 28 00:18:51.896 18:52 3.2mph		
						Solit 29 00:18:09.821 18:10 3.3mph		
						Solit 30 00:15:38.597 15:38 3.8mph		
						Solit 31 00:22:48.155 22:48 2.6mph		
						Solit 32 00:14:41.909 14:42 4.1mph		

Captain's Solstice 12 hr

Place	Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed
10	JOHN SWISEGOOD		M: 8	Runner	700	Laps: 31 08:01:27.76	31	N/A
			<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>		<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	
			Solit 1	00:10:28.985		10:29	5.7mph	
			Solit 2	00:09:48.698		09:48	6.1mph	
			Solit 3	00:12:29.495		12:29	4.8mph	
			Solit 4	00:09:40.414		09:40	6.2mph	
			Solit 5	00:12:17.694		12:17	4.9mph	
			Solit 6	00:10:26.780		10:26	5.7mph	
			Solit 7	00:12:19.941		12:20	4.9mph	
			Solit 8	00:10:49.390		10:49	5.5mph	
			Solit 9	00:10:25.290		10:25	5.8mph	
			Solit 10	00:10:49.263		10:49	5.5mph	
			Solit 11	00:17:27.498		17:27	3.4mph	
			Solit 12	00:10:36.100		10:36	5.7mph	
			Solit 13	00:16:44.864		16:45	3.6mph	
			Solit 14	00:15:30.492		15:30	3.9mph	
			Solit 15	00:20:21.750		20:22	2.9mph	
			Solit 16	00:11:45.200		11:45	5.1mph	
			Solit 17	00:12:54.031		12:54	4.6mph	
			Solit 18	00:36:20.460		36:20	1.7mph	
			Solit 19	00:12:40.410		12:40	4.7mph	
			Solit 20	00:29:39.050		29:39	2.0mph	
			Solit 21	00:22:50.760		22:51	2.6mph	
			Solit 22	00:16:18.124		16:18	3.7mph	
			Solit 23	00:16:34.490		16:34	3.6mph	
			Solit 24	00:26:58.870		26:59	2.2mph	
			Solit 25	00:12:37.482		12:37	4.8mph	
			Solit 26	00:14:04.807		14:04	4.3mph	
			Solit 27	00:22:59.682		22:59	2.6mph	
			Solit 28	00:14:46.633		14:46	4.1mph	
			Solit 29	00:13:51.532		13:51	4.3mph	
			Solit 30	00:14:08.621		14:08	4.2mph	
			Solit 31	00:12:40.962		12:41	4.7mph	
11	BARBARA ELIA		F: 3	Runner	674	Laps: 22 08:55:25.41	22	N/A
			<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>		<u>Pace</u>	<u>Speed</u>	
			Solit 1	00:19:14.389		19:14	3.1mph	
			Solit 2	00:20:06.217		20:06	3.0mph	
			Solit 3	00:20:00.864		20:01	3.0mph	
			Solit 4	00:22:33.055		22:33	2.7mph	
			Solit 5	00:22:44.373		22:44	2.6mph	
			Solit 6	00:21:04.550		21:04	2.8mph	
			Solit 7	00:20:46.381		20:46	2.9mph	
			Solit 8	00:21:54.585		21:54	2.7mph	
			Solit 9	00:25:36.075		25:36	2.3mph	
			Solit 10	00:23:19.968		23:20	2.6mph	
			Solit 11	00:24:46.146		24:46	2.4mph	
			Solit 12	00:19:29.713		19:29	3.1mph	
			Solit 13	00:30:52.721		30:53	1.9mph	
			Solit 14	00:26:29.553		26:29	2.3mph	
			Solit 15	00:31:19.575		31:19	1.9mph	
			Solit 16	00:29:59.215		29:59	2.0mph	
			Solit 17	00:20:12.469		20:12	3.0mph	
			Solit 18	00:21:11.120		21:11	2.8mph	
			Solit 19	00:34:35.231		34:35	1.7mph	
			Solit 20	00:19:37.407		19:37	3.1mph	
			Solit 21	00:26:28.688		26:29	2.3mph	
			Solit 22	00:33:03.122		33:03	1.8mph	

Captain's Solstice 12 hr

Place	Name	Hometown	Gender	Type	Bib #	Time	Laps	Speed
12	JEROME HICKS		M: 9	Runner	680	Laps: 21 05:32:27.74	21	N/A
			<u>Split Description</u>	<u>Split Time</u>			<u>Pace</u>	<u>Speed</u>
			Split 1	00:12:45.831			12:45	4.7mph
			Split 2	00:13:39.025			13:39	4.4mph
			Split 3	00:16:44.790			16:45	3.6mph
			Split 4	00:13:04.308			13:04	4.6mph
			Split 5	00:13:16.179			13:16	4.5mph
			Split 6	00:13:17.553			13:17	4.5mph
			Split 7	00:14:05.844			14:06	4.3mph
			Split 8	00:13:46.131			13:46	4.4mph
			Split 9	00:13:49.052			13:49	4.3mph
			Split 10	00:14:40.305			14:40	4.1mph
			Split 11	00:13:10.646			13:10	4.6mph
			Split 12	00:13:28.887			13:29	4.4mph
			Split 13	00:13:34.816			13:34	4.4mph
			Split 14	00:14:04.462			14:04	4.3mph
			Split 15	00:16:51.940			16:52	3.6mph
			Split 16	00:13:43.216			13:43	4.4mph
			Split 17	00:14:38.789			14:38	4.1mph
			Split 18	00:19:58.459			19:58	3.0mph
			Split 19	00:16:59.194			16:59	3.5mph
			Split 20	00:19:14.511			19:14	3.1mph
			Split 21	00:37:33.810			37:34	1.6mph

Division Rank

Overall Male Runner: 1

Cumulative

00:15:42.227
00:23:21.733
00:31:10.513
00:38:54.370
00:46:27.265
00:54:16.055
01:02:39.734
01:10:40.170
01:18:59.176
01:27:08.164
01:35:36.727
01:43:38.672
01:51:33.590
02:02:08.981
02:10:05.350
02:17:53.247
02:25:15.630
02:32:39.576
02:40:22.725
02:48:29.371
02:59:14.452
03:08:15.544
03:18:12.747
03:28:53.115
03:39:15.914
03:49:04.062
03:59:01.790
04:15:06.118
04:24:23.607
04:33:41.538
04:43:53.606
04:53:44.116
05:03:45.058
05:13:40.752
05:25:46.396
05:37:49.745
05:49:19.132
05:59:00.102
06:15:14.232
06:25:29.803
06:35:09.131
06:44:26.901
06:54:21.870
07:04:16.086
07:14:24.301
07:25:13.874
07:35:30.259
07:45:37.707
07:55:50.331
08:21:32.013
08:32:01.072
08:42:02.887
08:52:16.396
09:03:51.412
09:14:45.495
09:25:52.416
09:36:03.723
09:46:43.438
09:57:46.467
10:14:41.796
10:26:59.927
10:39:18.789
10:53:05.037
11:05:53.454
11:19:01.652
11:32:00.655
11:47:38.697

Division Rank

Overall Male Runner: 2

Cumulative

00:16:49.849
00:25:04.019
00:33:26.233
00:41:34.612
00:50:22.724
00:58:47.732
01:07:27.635
01:15:22.732
01:23:52.843
01:31:40.791
01:39:52.653
01:48:10.242
01:58:49.440
02:07:01.901
02:15:58.393
02:24:22.505
02:32:56.704
02:41:23.578
02:50:08.394
03:01:49.717
03:11:16.654
03:20:16.340
03:30:03.058
03:40:31.319
03:50:36.054
04:00:50.030
04:18:20.859
04:29:59.731
04:40:10.543
04:50:36.547
05:01:53.192
05:13:49.401
05:23:53.895
05:35:03.383
05:45:51.718
05:55:44.240
06:11:51.655
06:22:00.877
06:35:09.131
06:44:15.744
06:55:45.430
07:10:20.719
07:20:24.381
07:30:36.641
07:41:01.749
07:51:40.806
08:02:45.507
08:19:51.298
08:30:45.286
08:41:24.585
08:52:44.496
09:03:10.484
09:14:28.186
09:29:47.531
09:44:40.239
09:57:07.735
10:09:51.462
10:23:55.735
10:36:21.667
10:49:41.316
11:00:30.281
11:11:14.182
11:23:26.866
11:34:21.804
11:44:54.348
11:57:08.327

Division Rank

Overall Male Runner: 3

Cumulative

00:18:14.937
00:27:58.819
00:37:33.101
00:47:19.973
00:57:12.238
01:07:09.930
01:16:39.821
01:26:10.554
01:36:11.105
01:46:06.672
01:55:16.815
02:04:41.383
02:14:13.958
02:23:23.539
02:33:46.503
02:45:33.477
02:55:48.908
03:06:59.522
03:18:11.524
03:28:35.950
03:42:25.179
03:54:16.893
04:07:02.623
04:19:00.360
04:30:07.389
04:44:43.051
04:57:11.459
05:08:23.750
05:20:55.862
05:33:02.006
05:46:06.159
05:59:19.654
06:12:16.066
06:26:17.380
06:40:44.977
06:53:45.383
07:05:32.131
07:18:21.402
07:31:51.207
07:43:08.251
07:55:19.210
08:07:50.115
08:22:34.594
08:40:42.202
08:55:30.712
09:05:57.043
09:14:55.442
09:25:56.031
09:39:58.810
09:55:03.962
10:11:40.830
10:24:06.200
10:37:32.824
10:51:20.320
11:08:00.900
11:25:43.064
11:40:37.971
11:51:31.896

Division Rank

Overall Male Runner: 4

Cumulative

00:12:02.271
00:23:55.548
00:35:44.019
00:48:28.603
00:59:46.089
01:11:48.267
01:22:20.881
01:33:43.463
01:44:36.358
01:55:26.763
02:06:06.701
02:17:13.580
02:30:45.809
02:42:11.383
02:53:12.384
03:04:23.127
03:15:34.398
03:27:28.013
03:38:30.248
03:50:17.934
04:01:16.662
04:13:03.701
04:24:42.957
04:36:22.574
04:48:00.306
04:59:49.978
05:11:57.236
05:24:47.646
05:37:35.017
05:48:48.029
05:59:57.447
06:19:00.249
06:31:02.495
06:42:59.125
06:55:03.914
07:06:24.671
07:19:08.820
07:32:52.408
07:44:04.327
07:56:10.758
08:07:57.522
08:20:49.489
08:34:07.051
08:47:08.298
08:59:18.198
09:11:56.554
09:24:07.520
09:36:10.205
09:48:02.156
09:57:16.926
10:13:03.536
10:37:07.641
10:53:33.376
11:11:48.743
11:28:32.142
11:41:41.798
11:53:24.952



Division Rank

Overall Male Runner: 5

Cumulative

- 00:12:57.057
- 00:25:30.812
- 00:40:39.168
- 00:51:50.449
- 01:09:35.296
- 01:21:34.808
- 01:34:39.604
- 01:46:21.401
- 01:59:08.964
- 02:11:23.269
- 02:24:04.264
- 02:38:23.495
- 02:50:19.768
- 03:18:31.328
- 03:32:07.149
- 03:43:41.586
- 04:04:54.072
- 04:16:19.169
- 04:27:57.637
- 04:46:34.502
- 05:00:09.906
- 05:15:48.504
- 05:33:56.219
- 05:52:10.873
- 06:04:23.002
- 06:22:53.482
- 06:42:40.437
- 06:58:20.484
- 07:14:16.518
- 07:32:08.474
- 07:49:01.905
- 08:06:15.738
- 08:29:03.144
- 08:45:43.463
- 09:03:30.771
- 09:16:36.862
- 09:34:47.323
- 09:52:19.051
- 10:09:07.029
- 10:23:31.351
- 10:47:13.608
- 11:01:59.110
- 11:14:49.364
- 11:29:44.633
- 11:43:31.323
- 11:56:07.214

Division Rank

Overall Female Runner: 1

Cumulative

00:13:38.760
00:26:29.284
00:39:33.759
00:52:22.372
01:07:30.882
01:20:16.112
01:33:01.053
01:45:48.409
01:58:52.060
02:15:56.858
02:28:40.576
02:41:26.852
02:54:12.880
03:07:10.107
03:24:28.903
03:37:20.104
03:50:21.231
04:03:37.696
04:17:06.191
04:33:51.512
04:47:14.859
05:03:50.987
05:17:32.515
05:35:34.590
05:49:23.403
06:04:07.729
06:19:13.123
06:37:47.548
06:52:53.254
07:11:38.370
07:27:16.737
07:43:12.895
08:01:04.223
08:18:57.299
08:43:09.444
09:01:02.650
09:18:59.774
09:40:38.265
09:58:13.831
10:19:10.332
10:36:38.618
10:53:45.635
11:15:21.895
11:34:15.849
11:54:47.525



Division Rank

Overall Female Runner: 2

Cumulative

- 00:13:38.502
- 00:26:31.431
- 00:39:29.249
- 00:52:22.945
- 01:07:25.663
- 01:20:14.592
- 01:33:02.460
- 01:58:43.280
- 02:15:56.796
- 02:28:43.810
- 02:41:30.038
- 02:54:23.627
- 03:07:16.202
- 03:24:16.623
- 03:37:25.277
- 03:50:27.359
- 04:03:44.830
- 04:17:08.543
- 04:33:52.560
- 04:47:18.140
- 05:03:53.565
- 05:17:35.973
- 05:35:34.408
- 05:49:28.702
- 06:04:30.481
- 06:19:32.349
- 06:37:47.796
- 06:53:07.603
- 07:11:38.063
- 07:27:25.805
- 07:43:45.326
- 08:01:10.977
- 08:20:16.498
- 08:43:11.859
- 09:21:07.914
- 09:40:38.533
- 09:58:13.831
- 10:19:08.446
- 10:36:38.245
- 10:53:45.908
- 11:15:21.669
- 11:34:12.551
- 11:54:44.695



Division Rank

Overall Male Runner: 6

Cumulative

00:15:42.227
00:23:21.992
00:31:41.873
00:38:54.602
00:46:27.234
00:54:02.952
01:01:43.089
01:09:06.100
01:16:33.298
01:24:00.343
01:31:39.752
01:39:53.245
01:54:45.009
02:02:11.693
02:10:15.008
02:17:39.626
02:25:20.992
02:32:53.338
02:40:30.058
02:49:11.436
02:57:09.716
03:05:04.712
03:12:54.939
03:21:06.291
03:29:35.827
03:37:49.632
03:46:17.122
03:54:54.232
04:03:41.695
04:20:08.381
04:36:21.506
~~04:52:27.429~~

Overall Male Runner: 7

Cumulative

00:10:07.102
00:21:13.917
00:31:58.473
00:42:27.639
00:53:14.558
01:06:58.015
01:17:43.466
01:29:19.386
01:40:07.105
01:51:09.221
02:03:00.751
02:14:09.741
02:26:02.850
02:38:31.276
02:50:14.000
03:07:46.699
03:21:00.875
03:34:38.797
03:50:32.394
04:17:44.015
04:32:33.271
04:50:10.033
05:10:55.880
05:28:54.144
05:44:47.130
06:00:27.114
06:27:31.131
06:46:23.027
07:04:32.848
07:20:11.445
07:42:59.600
07:57:41.509



Division Rank

Overall Male Runner: 8

Cumulative

00:10:28.985
00:20:17.683
00:32:47.178
00:42:27.592
00:54:45.286
01:05:12.066
01:17:32.007
01:28:21.397
01:38:46.687
01:49:35.950
02:07:03.448
02:17:39.548
02:34:24.412
02:49:54.904
03:10:16.654
03:22:01.854
03:34:55.885
04:11:16.345
04:23:56.755
04:53:35.805
05:16:26.565
05:32:44.689
05:49:19.179
06:16:18.049
06:28:55.531
06:43:00.338
07:06:00.020
07:20:46.653
07:34:38.185
07:48:46.806
08:01:27.768

Overall Female Runner: 3

Cumulative

00:19:14.389
00:39:20.606
00:59:21.470
01:21:54.525
01:44:38.898
02:05:43.448
02:26:29.829
02:48:24.414
03:14:00.489
03:37:20.457
04:02:06.603
04:21:36.316
04:52:29.037
05:18:58.590
05:50:18.165
06:20:17.380
06:40:29.849
07:01:40.969
07:36:16.200
07:55:53.607
08:22:22.295
08:55:25.417

Division Rank

Overall Male Runner: 9

Cumulative

00:12:45.831
00:26:24.856
00:43:09.646
00:56:13.954
01:09:30.133
01:22:47.686
01:36:53.530
01:50:39.661
02:04:28.713
02:19:09.018
02:32:19.664
02:45:48.551
02:59:23.367
03:13:27.829
03:30:19.769
03:44:02.985
03:58:41.774
04:18:40.233
04:35:39.427
04:54:53.938
05:32:27.748